



Seeta se se botse



Erlina Makhalemele



Seeta sa kgale se ile sa rera go boela sekeng sa sona. Seeta se se be se bona gore mong wa sona ga a sa se rata le gatee. Se be se bewa kgole le tše dingwe. Seeta se be duma go ratwa le sona. Seeta se be se lebelela ge mong wa sona a eya maeto, a se tšeisa phefo.






Seeta se be se dula se lla ka gobane se be se rwalwa fela dipuleng. Se be se rwalwa gape le ka marageng. Tše dingwe di be di rwalwa mo go bolokegilego. Di rwalwa fela maemong a mabotse.



Ka mehla taba ye e be e nyamiša Seeta. Se bona gore ga se sa ratwa.

Mong wa sona o be a se feta fela gare ga tše dingwe. Ge a tšhepha o be a se fošetša kua kgakala. Seeta se be se mo lebelela ge a phumula tše dingwe ka lerato. A di phumulela gore a di rwale ge a eya maeto.






Seeta se ile sa rera go sepela se ye go rokwa ka lešela/mokgopa le le botse la gauta. Sa ipotšiša gore se ka ya kae? Go mang? Sa rera go tšea leeto le letelele la go nyaka go ipotsefatša. Sa duma go ipona se phadima gape.



Seeta sa leba mothong o tee fela yo a lokišago dieta mo motseng. Seeta ge se fihla sa lebelela motho yo ge a šoma ka dieta. Sa bona a dira mošomo o mobotse ka lerato. Seeta sa mo kgopela se nyamile gore a se thuše. Motho yo a lokišago dieta a kgetha lešela le lebotse la gauta leo Seeta se bego se le duma.





Toro ya Seeta e ile ya phethagala, sa ba botse le go feta. Sa phadima! Sa ba botse le go feta pele. Motho yo a lokišago dieta a se bea pepeneneng gore batho kamoka ba se bone. Batho ba be ba kgotsa ka moo se lego botse ka gona. Seeta sa thaba sa tsena tseleng ya go ya gae.



Tseleng seeta se be se opela košana ye:

“Ke nna fela seeta se sebotse”


“Kgareng ke gauta”

“Ke opela le go feta leeba”

“Ke tlogile gae ke sa ratwe”

“Ke botse, ke seila-tšatši”

‘Ijoo! Nna wee!’






Leeba le be le theeleditše ge Seeta se opela. La fofela pele ga Seeta la re: “O opela botse, efelao ka se opele botse go feta nna, le ge o ka leka! O botse, o a phadima, efela go opela gona, lebala.” Seeta se ile sa tšeisha leeba phefo ka gobane se be thabile kudu. Go be go sena seo se ka mo nyamisago le gatee.



Seeta sa sepela leeto la sona la go ya gae.
Sa feta noka, sa sepela ka go nanabela se
sa nyake go tšhilafala. Sa nanya kudu ge se
feta kgauswi le meetse. Seeta sa tšama se
opela košana ya sona. Se be se thabile kudu.





Seeta se ile sa fihla moo go tletšego maraga.
Sa gakanega gore se tlo feta kae. Sa re se
sa gakanegile, Leeba la re palakata! “Ke be
ke šetše košana morago ke kwa e šetše e
timeletše, molato ke eng?”

“Ao! Leeba, ke mathateng. Ke kgopela
thušo”.



“Ke leetong la go ya gae, gomme ga ke nyake go tšilafala. Bona maraga a a tletšego mo. Ke kgopela thušo”. Leeba la ubula Seeta! La se ubula la fofa ka sona go le fetiša marageng. Seeta sa fofa-fofa ka lethabo.





Seeta sa fihla gae se thabile. Se be se se sa tšhilafala, se sa phadima. Mong wa sona o be a maketše. A bona gore ke seeta sa gagwe efela a sa kgolwe mahlo a gagwe. O be a maketše ebole a thabile.



Dieta tše dingwe le tšona di be di thabetše Seeta se. Tša gata ga bonolo, tša kiba-kiba mošito e le ge di amogela Seeta ka lethabo. Tše dingwe tšona di be di na le mona. Di be di se tša thabela go bona Seeta se phadima, e le gauta.





Mong wa seeta a thoma go rata seeta
gape. A sepela ka sona ge a eya mafelong
a maemo. Leeto la pele a se rwala go ya
konsarateng ya mmino. Mo konsarateng go
be go kopane diopedi tše ntši. Kamoka ba
be ba reta ka moo seeta se be bego botse ka
gona. Sa opela košana ya sona:

“Ke botse, ke seila-tšatši”

‘Ijoo! Nna wee!’



Leeto la go latela e be e le la go ya phakeng. Gona go be go na le dimelekeramo. Go be go tletše basetsana le bašemane. Seeta sa nagana gore se tla tšhilafala ka ge go be go thunya lerole. Mong wa sona o ile emela kua kgojana. Kamoka ba be ba reta ka moo seeta e lego se se botse ka gona. Seeta se be se ipoponne fela. Sa opela košana ya sona:

“Ke botse, ke seila-tšatši”

‘Ijoo! Nna wee!’





Leeto la boraro la ba iša moketeng wa lenyalo. Mo lenyalong go be opelwa dikoša tše bosana tša lenyalo. A tšwela mosadi ka seeta sa gauta. Batho ba fetša ba se sa opela ba bogetše seeta sa gauta. Monyadi le monyadiwa ba šala ba maketše le bona. Batho ba be ba reta ka moo seeta se le go botse ka gona. Seeta se be se ipoponne fela. Sa opela košana ya sona:


“Ke botse, ke seila-tšatši”

“Ijoo! Nna wee!”



Seeta se be se ratega kudu. Ka leeto la go latela ba leba lewatle. Seeta sa nagana gore se tla tšhilafala. Mong wa sona a emela kua kgojana, a se batamele lebopong. O be a sa nyake seeta se tšhilafala. Seeta sa ipopona. Sa opela košana ya sona: “Ke botse, ke seila-tšatši”

‘Ijoo! Nna wee!’





Mathapameng a mangwe le a mangwe mong wa seeta o be a se phumula. A se phadimiša gore gauta e benye kudu. Seeta sa ikwa gore le sona se a ratwa. Seeta sa thabišwa ke go boela mokgobong wa dieta. Seeta sa ipopona. Sa opela košana ya sona: “Ke botse, ke seila-tšatši”

‘Ijoo! Nna wee!’



Mong wa seeta a se rwala a ya mo go lokišwago dieta. Yena le seeta sa gagwe ba ya go leboga monna wa go lokiša dieta. Mong wa seeta o be a thabetše go ba le seeta se se botsebotse. Seeta sa leboga ge se boetše sekeng.

Seeta sa ipopona. Sa opela košana ya sona:
“Ke botse, ke seila-tšatši”

‘Ijoo! Nna wee!’

